

**"EX PROFESSO" d.o.o. Sarajevo
Društvo za reviziju**

**IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA
O REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA
GODINU KOJA JE ZAVRŠILA
31. DECEMBRA 2022. GODINE KOD
„FEB“ d.d. Sarajevo**

Maj, 2023.godine

SADRŽAJ

1. IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	3
2. IZVJEŠTAJ I MIŠLJENJE NEOVISNOG OVLAŠTENOG REVIZORA	4
3. IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA (BILANS STANJA)	6
4. IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD (BILANS USPJEHA)	7
5. IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE	8
6. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	9
7. Bilješke uz finansijske izvještaje za 2022.godinu	10

Odgovornost Uprave društva je da osigura da su finansijski izvještaji privrednog društva „FEB“ d.d. Sarajevo, (u daljem tekstu: „Društvo“), za svaku finansijsku godinu, pripremljeni u skladu sa Zakonskim propisima u F BiH i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji daju istinit i fer pregled stanja u društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za godinu koja je završila 31.12.2022.godine.

Uprava očekuje da će Društvo i u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornost Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvata sljedeće:

- Odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- Davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- Postupanje sa važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
- Sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za sprečavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Uprava društva izjavljuje da su Finansijski izvještaji Društva sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde prilagođenim zahtjevima Zakona o računovodstvu i reviziji.

UPRAVA DRUŠTVA „FEB“ d.d. Sarajevo

D I R E K T O R



Peštović Elma



FEB d.d. Sarajevo

Mula Mustafe Bašeskije br.11

71.000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

24. maj 2023. godine

EX PROFESSEO d.o.o. Sarajevo
Društvo za reviziju
Broj licence: 9090412108

Upravi „FEB“ d.d. Sarajevo

Izveštaj o reviziji finansijskih izvještaja

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja „FEB“ d.d. Sarajevo, koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju na 31. decembar 2022.godine, izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje, izvještaj o promjenama u kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za tada završenu godinu te bilješke uz finansijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, finansijski položaj Društva na 31.decembar 2022.godine i njegovu finansijsku uspješnost te njegove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) kao i u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u BiH i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju finansijskih izvještaja tekućeg razdoblja. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima. Utvrdili smo da u našem izvještaju ne postoje ključna pitanja revizije.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnji izvještaj, ali ne uključuju godišnje finansijske izvještaje i naš revizorski izvještaj. Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima. U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno protivrječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, na osnovu posla koji smo obavili, zaključimo da postoji značajan pogrešan prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da objavimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za objaviti.

Odgovornosti menadžmenta i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje

Menadžment je odgovoran za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s MSFI-ima i za one interne kontrole za koje menadžment odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenjivanje sposobnosti „FEB“ d.d. Sarajevo da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim

poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako menadžment ili namjerava likvidirati „FEB“ d.d. Sarajevo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovila „FEB“ d.d. Sarajevo.

Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati revizorovo izvješće koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaoblazanje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorio menadžment.
- zaključujemo o primjerenosti menadžmentovog korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima,
- zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem revizorovu izvješću na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorova izvješća. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranom djelokrugu i vremenskom rasporedu revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

Sarajevo, 24. maj 2023. godine

Za revizorsko društvo:

Mirza Trnka, direktor

Društvo za reviziju
„EX PROFESSO“ d.o.o. Sarajevo
Ulica: Dr. Ševale Zildžić Iblizović br.9
Licenca Društva broj: 9090412108



Partner odgovoran za angažman:

Salihović Namik -Ovlašteni revizor
Licenca broj: 3090024138

FEB d.d. Sarajevo

Izveštaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2022.godine
(Svi iznosi su izraženi u KM, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

		Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
Dugoročna imovina	Bilješka		
Nekretnine postrojenja i oprema	4	6.656	9.371
Nematerijalna imovina	4	18	134
Ukupno dugoročna imovina		6.674	9.505
Kratkoročna imovina			
Zalihe	5.1.	1.767	11.044
Potraživanja od kupaca	5.2.	43.951	34.856
Novac i novčani ekvivalenti	5.3.	299.171	296.342
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	5.4.	3.768	3.760
Ukupno kratkoročna imovina		348.657	346.002
UKUPNO IMOVINA		355.331	355.507
VANBILANSNA EVIDENCIJA		2.391	1.951
UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA		357.722	357.458
KAPITAL			
Dionički kapital	6	344.820	344.820
Rezerve	6	1.386	1.386
Dobit tekućeg perioda	6	3.225	78.344
Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda	6	(30.523)	(108.867)
UKUPNO KAPITAL		318.908	315.683
Kratkoročne obaveze			
Obaveze prema dobavljačima	7.1.1.	5.108	11.870
Ugovorne obaveze	7.1.2.	13.335	9.542
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	7.1.3.	17.980	18.412
Ukupno kratkoročne obaveze		36.423	39.824
UKUPNO OBAVEZE		36.423	39.824
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE		355.331	355.507
VANBILANSNA EVIDENCIJA	8	2.391	1.951
UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA		357.722	357.458

Zabilješke u nastavku su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

	Bilješka	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu			
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	9.1.	222.681	220.661
Prihodi od pruženih usluga	9.1.	663.832	647.300
Ukupno prihodi iz ugovora s kupcima		886.513	867.961
Ostali prihodi i dobici			
Finansijski prihodi	9.2.1.	18	25
Ostali prihodi i dobici	9.2.2.	968	22.949
Ukupno ostali prihodi i dobici		986	22.974
Ukupni prihodi		887.499	890.935
Poslovni rashodi			
Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)	10.1.	982	(1.835)
Troškovi sirovina i materijala	10.2.	3.306	4.472
Troškovi energije i goriva	10.3.	6.077	6.220
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	10.4.	620.269	556.941
Amortizacija	10.5.	4.761	5.025
Troškovi primljenih usluga	10.6.	206.586	197.534
Ostali poslovni rashodi i troškovi	10.7.	42.293	38.780
Ukupno poslovni rashodi		884.274	807.137
Ostali rashodi i gubici			
Gubici od finansijske imovine		-	4.320
Finansijski rashodi		-	34
Ostali rashodi i gubici		-	1.100
Ukupno ostali rashodi i gubici		-	5.454
Ukupni rashodi		884.274	812.591
Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja		3.225	78.344
Porez na dobit		-	-
Dobit iz redovnog poslovanja		3.225	78.344
Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		-	-
Dobit		3.225	78.344
Ostali ukupni rezultat		-	-
UKUPNI REZULTAT	11	3.225	78.344

Zabilješke u nastavku su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

R.br.	Pozicija	AOP	2022.	2021.
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1.1.	Prilivi od kupaca			
1.2.	Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima	401	1.031.234	998.279
1.3.	Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti	402	-491.574	-435.550
1.4.	Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti	403	-271.363	-303.530
1.5.	Odlivi po osnovu plaćanja poreza na dobit	404	-263.556	-227.992
1.6.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	405	-	-
1.7.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	406	-	22.736
	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 407)	407	-	-884
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI	408	4.741	53.059
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme			
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	409	-1.930	-6.109
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina	410	-	-
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina	411	-	-
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine	412	-	-
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine	413	-	-
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine	414	-	-
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine	415	-	-
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji	416	-	-
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	417	-	-
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	418	-	-
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	419	-	-
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	420	-	-
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku	421	-	-
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku	422	-	-
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma	423	-	-
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma	424	-	-
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma	425	-	-
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima	426	-	-
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima	427	-	-
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima	428	-	-
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima	429	-	-
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima	430	-	-
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima	431	-	-
2.25.	Primljene dividende	432	-	-
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	433	-	-
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	434	-	-
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti	435	-	-
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti	436	-	-
	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (409 do 437)	437	-	-
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI	438	-1.930	-6.109
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital			
3.2.	Sticanje vlastitih dionica	439	-	-
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica	440	-	-
3.4.	Isplaćene dividende	441	-	-
3.5.	Prilivi od uzetih kredita	442	-	-
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita	443	-	-
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima	444	-	-
3.8.	Otplata glavnice po najmovima	445	-	-
3.9.	Otplata kamate po najmovima	446	-	-
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	447	-	-
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata	448	-	-
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	449	-	-
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	450	18	25
	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)	451	-	-
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)	452	18	25
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	453	2.829	46.975
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	454	296.342	249.367
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	455	-	-
7.		456	299.171	296.342

	Dionički kapital	Rezerve	Dobit/ Gubitak	Ukupan kapital
1. Stanje na dan 31.12.2020. godine	344.820	1.386	(108.867)	237.339
2. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	-	-	-	-
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	-	-	-	-
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020., odnosno 01.01.2021.	344.820	1.386	(108.867)	237.339
5. Dobit/(gubitak) za period	-	-	78.344	78.344
6. Ostali ukupni rezultat za period	-	-	-	-
7. Ukupni rezultat	-	-	78.344	78.344
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	-	-	-	-
9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	-	-	-	-
10. Objavljene dividende	-	-	-	-
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	-	-	-	-
12. Ostale promjene	-	-	-	-
13. Stanje na dan 31.12.2021. godine	344.820	1.386	(30.523)	315.683
14. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	-	-	-	-
15. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	-	-	-	-
16. Ponovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2021. godine	344.820	1.386	(30.523)	315.683
17. Dobit/(gubitak) za godinu	-	-	3.225	3.225
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	-	-	-	-
19. Ukupni rezultat	-	-	3.225	3.225
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	-	-	-	-
21. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	-	-	-	-
22. Objavljene dividende	-	-	-	-
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	-	-	-	-
24. Ostale promjene	-	-	-	-
25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2022. godine	344.820	1.386	(27.298)	318.908

1. Opći podaci

MBS:	65-02-0033-11
Naziv:	FEB - Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu, uslužnu i trgovinsku djelatnost- d.d. Sarajevo
Naziv (skraćeno):	"FEB" d.d. Sarajevo
Adresa:	ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 11
Oblik organizovanja:	Dioničko društvo
Šifra i naziv djelatnosti:	Obavještenjem o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti Federalnog zavoda za Statistiku – Služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo, broj 07-32.5-6533/11 od 05.12.2011. godine, djelatnost Društva prema Klasifikaciji djelatnosti je Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje Šifra djelatnosti KD BiH 2010: 69.20 Šifra djelatnosti prema KD: 74.120
JIB	4200566060004
PDV broj	200566060004
Ime osnivača	Na osnovu Rješenja o upisu za registar kod Komisije za vrijednosne papire br.03-19-299/02 od 16.07.2002.godine
Dionički kapital	344.820 KM
Žiro računi	Raiffeisen bank d.d. KM 1610000063300077 UniCredit bank d.d. KM 3389002207884134 Union Banka d.d. KM 1020290000002288
Odgovorno lice	Elma Peštović, direktor
Nadzorni odbor	Predsjednik: Fuad Balta Članovi: Benjamin Arnaut i Edin Glogić
Odbor za reviziju	Uzeir Kukavica, Faik Pršeš i Admir Salkić
Broj zaposlenih	Prosječan broj zaposlenih u periodu 01.01.2022. do 31.12.2022. godini, na bazi sati rada je 12, a u istom periodu prošle godine bilo je 13 zaposlenih.
Veličina društva	Malo pravno lice – prema kriterijima razvrstavanja pravnih lica iz Člana 5. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 15/21)
Posljednja registracija	065-0-Reg-19-003808 od 17.01.2020. godine
Revizija za 2021.godinu	BP REVIZOR d.o.o. Sarajevo

"FEB" d.d. Sarajevo je osnovan 3. marta 1956. godine Rješenjem Narodnog odbora Opštine Stari Grad Sarajevo pod nazivom Biro za vođenje knjigovodstva "Ažurnost" sa sjedištem u Sarajevu, ulica Maršala Tita broj 3. Osnovni zadatak bio je pružanje usluga vođenja knjigovodstva.

Na zahtjev radnika biroa osnivač je 1957. godine odobrio proširenje predmeta poslovanja, pored vođenja knjigovodstva i na organizaciju knjigovodstva. 1963. godine mijenja se naziv u Biro za vođenje i organizaciju knjigovodstva "Finansijski biro" Sarajevo.

Do daljeg proširenja djelatnosti i promjene naziva firme dolazi 1970. godine od kada biro posluje pod nazivom "Biro za finansijske i ekonomsko-propagandne usluge i instruktazu kadrova" – "Finansijski biro" Sarajevo uz predmet poslovanja:

- vođenje i organizacija knjigovodstva,
- ekonomska propaganda i publicitet,
- stručno osposobljavanje, obrazovanje i instruktazu kadrova putem seminara, savjetovanja, kurseva, stručnih publikacija i publikacija.
Od 1971. godine kada je izvršena daljnja dopuna djelatnosti upisan je novi naziv firme "Finansijsko ekonomski biro "FEB" Sarajevo. Od 1976. godine djelatnosti se šire na izdavačku djelatnost ekonomsko-pravnog karaktera, uz izdavanje časopisa, priručnika, knjiga i obrazaca.
Poslije izvršene privatizacije Društvo je registrovano ka dioničko društvo pod nazivom: FEB - Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu, uslužnu i trgovinsku djelatnost d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Mula Mustafe Bašeskije br. 11 Sarajevo. Skraćena oznaka firme: "FEB" d.d. Sarajevo.

Posljednja promjena podataka u sudskom registru zaključno sa periodom revizije finansijskih izvještaja izvršena je prema rješenju Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-19-003808 od 17.01.2020. godine, prema kojem su u sudski registar upisani podaci o provedbi Odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva broj: 36-S/19 od 20.06.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva FEB Sarajevo broj: 37-S/19 od 20.06.2019.godine. Uvidom u pomenuto Rješenje, ustanovljeni su sljedeći podaci:

Firma: FEB- Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu, uslužnu i trgovinsku djelatnost-d.d. Sarajevo

Skraćena oznaka firme: „FEB“ d.d. Sarajevo

Sjedište: ulica Mula Mustafe Bašeskije br.11, Sarajevo, Sarajevo-Stari Grad

Na osnovu Rješenja o upisu za registar kod Komisije za vrijednosne papire br.03-19-299/02 od 16.07.2002.godine upisani i uplaćeni osnovni kapital u novcu u iznosu od 344.820 KM podjeljen je na 4.105 dionica, klase I, nominalne vrijednosti 84 KM.

Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda je 47.
Top 10 Vlasnika Društva:

Naziv	Procenti
1 ASA Banka d.d. Sarajevo	14,0317%
2 ČAUŠEVIĆ KEMAL	11,2058%
3 ZUKIĆ EDIN	10,4750%
4 PEŠTOVIĆ ELMA	9,8173%
5 PEŠTOVIĆ JADRAN	4,3118%
6 PEŠTOVIĆ GORAN	4,2631%
7 ZUKIĆ DENIS	3,9220%
8 SOFTIĆ AZEMINA	3,8002%
9 MAŠIĆ SUVADA	3,5566%
10 MUHOVIĆ ISMETA	3,5566%

Lica ovlaštena za zastupanje subjekta upisa u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Peštović Elma, direktor bez ograničenja, kako u unutrašnjem, tako i u vanjskotrgovinskom poslovanju

2. Normativna akta

Društvo ima usvojena sljedeća normativna akta:

- Pravilnik o finansijskom poslovanju
- Pravilnik o računovodstvu, - Pravilnik o jedinstvenim osnovama za određivanje plaća i drugih primanja i naknada zaposlenika u Društvu FEB d.d. Sarajevo,
- Pravilnik o poslovnoj tajni - Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja
- Pravilnik o radu, - Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara

- Opšti uslovi poslovanja
- Odluka o obračunu amortizacije

3. Osnove mjerenja i sažetak primijenjenih važnijih računovodstvenih politika

Propisi koji predstavljaju osnovu za prezentiranje finansijskih izvještaja za 2022. godinu:

- Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH („SN FBiH“ broj 15/21),
- Kodeks računovodstvenih načela („SN FBiH“ broj 50/98),
- Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Sl.g.BiH „ broj 35/05),
- Zakon o finansijskom poslovanju („SN FBiH“ broj 48/16),
- Zakon o doprinosima na plaću („SN FBiH“ broj 14/08),
- Zakon o porezu na dohodak („SN FBiH“ broj 10/08),
- Zakon o porezu na dobit („SN FBiH“ broj 15/16),
- Ostali zakonski i podzakonski akti koji regulišu uplate posebnih doprinosa, poreza, taksi

Godišnji finansijski izvještaji Društva za period 01. januara – 31. decembra 2022. godine sastavljeni su i prezentirani u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja („MSFI“), uključujući Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“) i prateća uputstva i tumačenja Odbora za međunarodne računovodstvene standarde.

Godišnji finansijski izvještaji za period 1.1.– 31.12. 2022. godine sastavljeni su i prezentirani pod pretpostavkom stalnosti poslovanja, odnosno vremenske neograničenosti poslovanja.

Finansijski izvještaji prezentirani su u valuti Bosne i Hercegovine, Konvertibilna marka (KM). Konvertibilna marka (KM) je fiksno vezana za Euro (1 EUR = 1,95583 KM).

Organizacija računovodstvenog sistema, interni računovodstveni kontrolni postupci, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promjene i sastavljanje isprava o poslovnoj promjeni, uređuje kretanje računovodstvenih isprava i rokovi za njihovo dostavljanje na dalju obradu i utvrđuju računovodstvene politike preduzeća u skladu sa svim zahtjevima MSFI, kao i svim tumačenjima Stalnog komiteta za tumačenje Standarda.

Rezime značajnih primjenjenih računovodstvenih politika

Računovodstvene politike su posebna načela, osnovi, koncepcije, pravila i profesionalna praksa koju pravno lice primjenjuje za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Primjenjene računovodstvene politike se odnose na priznavanje, mjerenje i procjenjivanje sredstava, obaveza prihoda i rashoda preduzeća. Slijedi prikaz značajnih računovodstvenih politika primjenjenih za pripremu predmetnih finansijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje, osim tamo gdje je drugačije navedeno:

Funkcionalna valuta

Finansijski izvještaji Društva sastavljeni su konvertibilnim markama (KM), što je funkcionalna valuta i valuta objavljivanja Društva. Centralna Banka Bosne i Hercegovine provodi politiku kursa na principu valutnog odbora (eng. „currency board“) prema kojem je KM vezana za EUR u odnosu 1 EUR : 1,95583 KM, koji je korišten kroz 2022. godinu.

Materijalna imovina

Materijalna imovina – Nekretnine, postrojenja i oprema je imovina koja pravna osoba drži za korištenje u proizvodnji ili isporuci roba i usluga, iznajmljivanje drugima ili za administrativne i druge svrhe, za koje je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi povezane s tom imovinom pritićati u pravnu osobu i nabavna vrijednost imovine se može

pouzdanost izmjeriti. Nekretnine, postrojenja i oprema će biti priznata kao imovina i kad se zna da ta imovina neće direktno povećavati buduće ekonomske koristi, ali je nabava te imovine neophodna da bi se dobile ekonomske koristi od drugih nekretnina, postrojenja i opreme. U nekretnine, postrojenja i opremu svrstavaju se i rezervni dijelovi kada se isti koriste uz opremu i kada se očekuje da će njihova upotreba biti duža od jedne godine. Nekretnine, postrojenja i oprema se početno vrednuju i iskazuju po trošku nabave. Trošak nabave obuhvaća ukupne troškove kupnje koji sadrže kupovnu cijenu, uvozne dažbine (carine i dr.), i druge troškove, u skladu sa MRS-u 16, koji su izravno i isključivo vezani za dovođenje imovine u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Mjerenje nakon početnog priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme vrši se metodom nabavne vrijednosti. Nekretnine, postrojenja i oprema otpisuju se (amortiziraju) na osnovi procijenjenog vijeka upotrebe, odnosno na osnovi procjene pritjecanja ekonomskih koristi po osnovi korištenja i upotrebe imovine. Prilikom obračuna amortizacije u obzir se ne uzima ostatak vrijednosti. Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se linearnom metodom, primjenom amortizacijske stope na osnovicu u skladu sa očekivanom procijenjenom vijeku upotrebe.

Investicijske nekretnine

Investicijske nekretnine predstavljaju dugotrajnu imovinu ili njene dijelove koji su namijenjeni za ostvarivanje najma ili su nabavljene s namjerom ostvarivanja kapitalne dobiti. Mjerenje prilikom i nakon početnog priznavanja dugoročne investicijske nekretnine će se vršiti metodom nabavne vrijednosti.

Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina su prava i druga neopipljiva sredstva koja pravna osoba koristi u proizvodnji ili isporuci roba i usluga, nad kojim Društvo ima kontrolu i od kojeg se očekuju buduće ekonomske koristi. Mjerenje prilikom i nakon početnog priznavanja dugotrajne nematerijalne imovine vrši se metodom nabavne vrijednosti. Nematerijalna imovina se amortizira na osnovi procijenjenog vijeka upotrebe, odnosno na osnovi procjene pritjecanja ekonomskih koristi po osnovi njihovog korištenja. Amortizacija nematerijalne imovine se vrši linearnom metodom. Za nematerijalnu imovinu čiji je vijek trajanja nemoguće utvrditi, obavezno se vrši testiranje sredstva na umanjjenje, usporedbom njegovog nadoknadivog i knjigovodstvenog iznosa. Testiranje na umanjjenje se vrši najmanje na svaki datum bilanse stanja.

Zalihe

Zalihe robe početno se priznaju po trošku nabave. Trošak nabave uključuje troškove kupnje (kupovna cijena, carina, nepovratni porezi, troškovi prijevoza i slično), te ostale troškove koji su nastali u dovođenju zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje. Zalihe materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara vode se po nabavnim cijenama. Zalihe proizvodnje u toku i proizvoda u skladištu iskazuju se po cijeni koštanja proizvodnje. Zalihe robe i proizvoda u prodavaonicama se vode po prodajnim cijenama. Troškovi za prodane zalihe utvrđuju se primjenom metode prosječnog ponderiranog troška. Tehnika utvrđivanja nabavne vrijednosti prodane robe u prodavaonicama je metoda prodaje na malo. Najmanje na svaki datum bilanse stanja, vrši se procjena neto prodajne vrijednosti zaliha. Zalihe se vrijednosno otpisuju i svode na neto prodajnu vrijednost pojedinačno. Izuzetno, svođenje na neto prodajnu vrijednost može se vršiti za zalihe koje se mogu srodno grupirati. Pri procjeni neto prodajne vrijednosti, polazi se od najpouzdanijih dokaza, kojima se u vrijeme utvrđivanja raspolaže. Procjene uzimaju u obzir fluktuacije cijena i troškova, smanjenje prodajne cijene na aktivnom tržištu, neupotrebljivost (opadanje kvalitete, tehnološka zastarjelost i sl.), zastarjelosti i duže zadržavanje dobara na zalihi. U nedostatku aktivnog tržišta, koristi se najbolja raspoloživa informacija.

Novac i novčani ekvivalenti

Novac se sastoji od novca u bankama i gotovine u blagajni. Novčani ekvivalenti obuhvaćaju depozite po viđenju i oročene depozite s rokom dospeljeća do tri mjeseca u KM i u stranim

valutama. Novčana sredstva u blagajni i na računima kod poslovnih banaka priznaju se i iskazuju u nominalnim iznosima. Sredstva izražena u stranim valutama preračunavaju se u vrijednost domaće valute primjenom srednjeg važećeg kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan bilansa stanja. Dobici i gubici koji proizilaze iz preračunavanja stranih valuta priznaju se u bilansu uspjeha.

Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca su kratkoročna finansijska imovina koja predstavlja ugovorno pravo na primanje novca u budućnosti. Društvo obračunava potraživanja od kupaca kao finansijsku imovinu po modelu amortiziranog troška. Prilikom početnog priznavanja, Društvo mjeri potraživanja od kupaca (koja nemaju značajnu komponentu finansiranja) po njihovoj transakcijskoj cijeni (kako je definirano u MSFI 15 Prihodi od ugovora s kupcima). Nakon početnog priznavanja, Društvo mjeri potraživanja od kupaca po amortiziranom trošku. Društvo mjeri očekivane kreditne gubitke: potraživanja od kupaca, potraživanja od kupaca koji imaju značajnu komponentu finansiranja i potraživanja po osnovu poslova i finansijskih najмова, primjenom pojednostavljenog modela očekivanih kreditnih gubitaka. Potraživanja od kupaca, države, zaposlenih i drugih pravnih i fizičkih lica iskazuju se u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima na osnovu uredne isprave o nastanku poslovnog događaja i podataka o njegovoj vrijednosti. Potraživanja od kupaca iz inostranstva izražena u stranoj valuti iskazuju se u konvertibilnim markama preračunato po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. Usklađivanje potraživanja obavlja se ako potraživanje nije naplaćeno ili su nastupile okolnosti djelimičnog smanjenja mogućnosti naplate potraživanja. Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja vrši se na bazi procjene naplativosti.

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, obračunane nefakturisane prihode i ostala vremenska razgraničenja. Unaprijed plaćeni troškovi koji se odnose na buduće (sljedeće) obračunsko period ne mogu se sučeljavati s prihodima tekućeg perioda, te se u izvještaju o finansijskom položaju (bilansi stanja) iskazuju kao stavka tranzitorne aktive s koje će se u idućoj godini prenijeti na odgovarajuću poziciju rashoda.

Rezervisanje

Procjenu rezervisanja vrše ovlaštene osobe, vještaci i aktuari. Najmanje na svaki datum bilanse vrši se preispitivanje procjene visine rezervisanja. Rezervisanje se uvijek priznaju kao rashod, a ne kao sredstvo. Prilikom ukidanja rezervisanja Društvo će primijeniti bruto princip, iskazivanjem prihoda od ukidanja rezervisanja u punom iznosu rezervisanja i rashoda u punom iznosu.

Obaveze

Društvo obavezu treba priznati u izvještaju o finansijskom položaju kada: (a) Društvo na kraju izvještajnog perioda ima obavezu kao rezultat prošlog događaja, (b) je vjerovatno da će se od Društva zahtijevati da transferira imovinu koja sadrži ekonomske koristi prilikom izmirenja, i (c) iznos izmirenja se može pouzdano izmjeriti. Društvo početno priznaje obaveze po fer vrijednosti uvećanoj ili umanjenoj za troškove transakcije koji se mogu izravno pripisati stjecanju finansijske obaveze. Nakon početnog priznavanja, Društvo obaveze mjeri po amortiziranom trošku. Tekuće obaveze u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima iskazuju se prema vrijednosti poslovne promjene koja je proknjižena na osnovu uredne isprave ili ugovora. Revalorizacija tekućih obaveza obavlja se ako je predviđena ugovorom.

Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju odgođeno plaćanje rashoda i troškova (obračunane neplaćene rashode i troškove), razgraničene prihode budućeg perioda (unaprijed naplaćene, odgođene prihode) i ostala vremenska razgraničenja. Kao odgođeno

plaćanje troškova, iskazuju se troškovi koji dospijevaju za obračunavanje u tekućem periodu, a obaveza plaćanja nastaje u sljedećem obračunskom periodu. Visina ovih troškova utvrđuje se godišnjim planom poslovanja, a temelji se na urednoj knjigovodstvenoj ispravi. Kao prihod budućeg perioda iskazuje se i odgođeno priznavanje prihoda, za koje se s prihvatljivom sigurnošću može procijeniti nemogućnost naplate.

Prihodi

Društvo priznaje prihod ukoliko je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi vezane za tu stavku pritjecati u Društvo, te da ta stavka ima utvrdivu cijenu ili vrijednost koja se može pouzdano izmjeriti. Društvo prihode u pravilu mjeri po fer vrijednosti primljene ili potraživane naknade, ukoliko drugačije nije propisano mjerodavnim MSFI/MRS. Prihodi od prodaje proizvoda i/ili robe i/ili pružanja usluga koji proizlaze iz ugovora s kupcima priznaju se prema načelu nastanka događaja u onom periodu na koji se i odnose i uz primjenu, pravila u skladu s MSFI 15 Prihodi od ugovora s kupcima. Društvo priznaje prihod kako bi prikazao prijenos obećanih dobara ili usluga kupcu u iznosu koji odražava naknadu koju Društvo očekuje naplatiti za dobra ili usluge. Kada se ispuni (ili u mjeri u kojoj) obaveza izvršenja, Društvo priznaje kao prihod od ugovora s kupcima iznos cijene transakcije (isključujući procjene promjenjive naknade) koji je raspodijeljen na tu obavezu izvršenja. Društvo priznaje prihode od najmova (poslovnih) na pravolinijskoj osnovi tokom perioda trajanja najma, u onom periodu na koji se i odnose. Dobici od prodaje dugotrajne imovine iskazuju se po neto načelu, odnosno kao razlika između ostvarene prodajne vrijednosti i neto knjigovodstvenog iznosa u trenutku prodaje. Ostali nespomenuti prihodi i dobici priznaju se prema načelima i pravilima priznavanja prihoda iz mjerodavnih MSFI/MRS-ova. Društvo ostvaruje prihode isključivo po osnovu pružanja usluga iz registrovane djelatnosti. Prihodi se priznaju u finansijskim izvještajima u momentu ispostavljenog računa za pruženu uslugu kojeg nije osporio kupac. Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

Rashodi

Priznavanje rashoda u bilansi uspjeha vrši se na osnovi sljedećih kriterija:

- Sučeljavanje troškova s prihodima, što znači da postoji direktna veza između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda (primjer prodaje robe prilikom čega se trošak nabavne vrijednosti robe priznaje istodobno kad i prihod od prodaje te robe);
- Rashodi imaju za posljedicu smanjenje sredstava ili povećanje obaveza koji se mogu pouzdano izmjeriti;
- Priznavanje rashoda obavlja se postupkom razumnog rasporeda na obračunske periode, kada se očekuje da će ekonomske koristi proisteci tokom više narednih obračunskih perioda (amortizacija);
- Rashodi se odmah priznaju u bilansi uspjeha kada neki izdatak ne proizvodi nikakve buduće ekonomske koristi, a nema uslova da se prizna kao sredstvo u bilansi stanja;
- Rashod se odmah priznaje u bilansi uspjeha i onda kad je nastala obaveza, a nema uslova da se prizna kao sredstvo u bilansi stanja (primjer obaveze po garanciji za robu i sl.).

Iznos gubitka iz potencijalnih događaja se priznaje kao rashod u bilansi uspjeha i kao obaveza ili rezervisanje u bilansi stanja, kada postoji vjerovatnost da će potencijalni događaj stvoriti gubitak. Rashodi u finansijskim izvještajima priznaju se primjenom računovodstvenog načela sučeljavanja prihoda i rashoda, direktnim povezivanjem troškova sa odgovarajućim prihodovnim transakcijama i sistematskom alokacijom troškova nabavke, tokom vijeka trajanja nastalog izdatka. Ostali izdaci prikazani u finansijskim izvještajima predstavljaju izdatke perioda.

Izdaci za zaposlene

Društvo, u toku poslovanja, uplaćuje u ime uposlenika penzijsko i zdravstveno osiguranje i ostale doprinose na teret osiguranika i poslodavca, kao i porez na dohodak. Ovi doprinosi i porezi uplaćuju se prilikom isplate svake plate u toku cijele godine, a obračunavaju se po propisanim stopama na osnovicu koju čine bruto plate. Takođe, ostale naknade zaposlenih,

topli obrok, prevoz radnika na posao i sa posla, regres za godišnji odmor i ostale pomoći isplaćuju se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. Ove naknade iskazuju se u bilansu uspjeha u istom periodu u kojem se iskazuju i trošak plata i naknada.

Procjene

Priprema finansijskih izvještaja u skladu s „MSFI“ zahtijeva upotrebu procjena i pretpostavki koje utječu na iznose iskazane u finansijskim izvještajima i bilješkama. Iako su te procjene temeljene na svim dostupnim informacijama Uprave o trenutnim događajima i akcijama, stvarni rezultati mogu odstupati od tih procjena. Ključne pretpostavke koje se odnose na buduće događaje kao i druge ključne izvore procjena neizvjesnosti na datum bilanse koje mogu prouzročiti veliki rizik značajnih usklađivanja knjigovodstvenih iznosa imovine i obaveza u sljedećoj finansijskoj godini, navode se u nastavku. Procjene su korištene, ali ne i ograničene na vrednovanje imovine, periode amortizacije i ostatke vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine, ispravke vrijednosti zaliha i sumnjivih i spornih potraživanja, rezerviranja za primanja zaposlenih i sudske sporove.

Fer vrijednost

U skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, finansijski izvještaji su iskazani na osnovi istorijskog troška, uključujući ispravke vrijednosti i rezervisanja koja smanjuju vrijednost imovine na vrijednost za koju se procjenjuje da je nadoknativa. Društvo također objavljuje informacije o realnoj vrijednosti svojih finansijskih instrumenata. Realna je vrijednost u tu svrhu definisana kao iznos za koji bi se imovina mogla razmijeniti ili sa kojim bi se obaveza mogla podmiriti između upućenih i zainteresiranih strana koje djeluju u svom najboljem interesu. Politika Društva je prikazati fer vrijednost imovine ili obaveza za koje je objavljena tržišna vrijednost gdje se ta vrijednost materijalno razlikuje od iskazane vrijednosti. Prema mišljenju Uprave Društva, iskazani iznosi su najpouzdaniji i najkorisniji u danim okolnostima.

Događaji nakon izvještajnog perioda

Događaji nakon kraja finansijske godine koji pružaju dodatne informacije o položaju Društva na datum bilanse stanja (događaji koji zahtijevaju usklađenje) objavljuju se u finansijskim izvještajima. Drugi događaji nastali nakon izvještajnog perioda objavljuju se u bilješkama kada su značajni.

Oporezivanje

Društvo je obaveznik poreza na dobit koji se obračunava po stopi od 10%, kao i poreza na dodanu vrijednost po stopi od 17%.

Finansijski instrumenti

Izloženost kreditnom, kamatnom i riziku promjene kursa stranih valuta proizilaze iz redovnog poslovanja Društva. Rizik likvidnosti Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljne količine novca i radnog kapitala.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da jedna strana finansijskog odnosa neće podmiriti svoje obaveze te će time uzrokovati finansijski gubitak drugoj strani. Društvo je izloženo kreditnom riziku kroz depozite u bankama. Rizik je umanjen na način da Društvo sarađuje sa bankama koje imaju ugled na tržištu. Nadalje, značajan dio kreditnog rizika proizilazi iz visine potraživanja od kupaca. U sklopu upravljanja kreditnim rizicima, Društvo mora zadovoljiti minimalne kreditne zahtjeve. Praćenje kretanja potraživanja od kupaca odvija se najmanje jednom mjesečno.

4. Dugoročna imovina

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Nekretnine postrojenja i oprema (Ispravka vrijednosti)	208.727 (202.071)	206.797 (197.426)
2 Nematerijalna imovina (Ispravka vrijednosti)	9.450 (9.432)	9.450 (9.316)
3 Ostala dugoročna potraživanja i imovina (Ispravka vrijednosti)	294.700 (294.700)	294.700 (294.700)
Ukupno	<u>6.674</u>	<u>9.505</u>

Promjene na dugoročnoj imovini u 2022.godini prikazane su u nastavku:

OPIS	Nemat. imovina	Grad. objekti	Postrojenja i oprema	Alati, pogonski i uredski namještaj	Transportna sredstva	Ostala dugoročna potraživanja i imovina	UKUPNO
Nabavna vrijednost 01.01.2022.	9.450	7.346	45.220	22.373	131.859	294.700	510.948
Ispravka vrijednosti 01.01.2022.	9.316	6.697	37.490	21.381	131.859	294.700	501.443
Sadašnja vrijednost 01.01.2022.	134	649	7.730	992	-	-	9.505
Povećanje (nabavke)	-	-	1.930	-	-	-	1.930
Smanjenje (otuđenje)	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacija za 2022.	117	649	3.788	208	-	-	4.761
Nabavna vrijednost 31.12.2022.	9.450	7.346	47.150	22.373	131.859	294.700	512.877
Ispravka vrijednosti 31.12.2022.	9.432	7.346	41.278	21.589	131.859	294.700	506.203
Sadašnja vrijednost 31.12.2022.	18	-	5.872	784	-	-	6.674

Društvo nekretnine, postrojenja i opremu evidentira po trošku nabave, odnosno po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i eventualne gubitke od umanjenja vrijednosti.

Nabavna vrijednost dugoročne imovine na dan 31.12.2022. godine, iznosi 512.877 KM, ispravka vrijednosti je 506.203 KM, što znači da je ova imovina amortizovana (otpisana) sa 98,7%, odnosno NETO sadašnja vrijednost iznosi 6.674 KM. Amortizacija za obračunski period 2022.godine iznosi 4.761 KM.

Iskazano stanje na poziciji ostalih dugoročnih potraživanja u iznosu od 294.700 KM odnosi se na potraživanja od bivše SAB banke koja su u potpunosti otpisana u ranijim periodima.

Nabavke dugoročne imovine u 2022.godini su iznosile 1.930 KM. U 2022.godini nisu evidentirana otuđenja dugoročne imovine.

Društvo je izvršilo je popis dugoročne imovine sa stanjem na dan 31.12.2022.godine. Popisom nisu utvrđene razlike između stvarnog i knjigovodstvenog stanja.

5. Kratkoročna imovina

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Zalihe	1.767	11.044
2 Potraživanja od kupaca	43.951	34.856
3 Novac i novčani ekvivalenti	299.171	296.342
4 Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	3.768	3.760
Ukupno	348.657	346.002

5.1. Zalihe

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Auto-gume, ambalaža, sitan inventar (Ispravka vrijednosti)	11.342	11.342
2 Proizvodi u maloprodajnim objektima (Ukalkulisani PDV i razlika u cijeni)	(11.342)	(11.039)
3 Dati avansi	17.144	26.416
	(15.377)	(23.667)
	-	7.992
Ukupno	1.767	11.044

Kretanje zaliha auto-guma i sitnog inventara u periodu 1.1.-31.12.2022.godine:

	<u>1.1.2022</u>	<u>Nabavka</u>	<u>Otpis</u>	<u>31.12.2022</u>
Auto-gume u upotrebi	2.966	-	-	2.966
Ispravka vrijednosti auto-guma	(2.966)	-	-	(2.966)
Sitni inventar u upotrebi	8.376	-	-	8.376
Ispravka vrijednosti sitnog inventara	(8.073)	-	303	(8.376)
Ukupno	303	-	303	-

Kretanje zaliha gotovih proizvoda u periodu 1.1.-31.12.2022.godine:

	<u>1.1.2022</u>	<u>Povećanje</u>	<u>Smanjenje</u>	<u>31.12.2022</u>
Proizvodi u maloprodajnim objektima	26.416	-	9.272	17.144
Ukalkulisana razlika u cijeni	(19.829)	-	(6.943)	(12.886)
Ukalkulisani PDV	(3.838)	-	(1.348)	(2.491)
Ukupno	2.749	-	982	1.767

Zalihe gotovih proizvoda na dan 31.12.2022. godine, iznose 1.767 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE, za 982 KM ili 35,7 %.

5.2. Potraživanja od kupaca

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Potraživanja od kupaca u zemlji za prodane proizvode	20.561	21.246
2 Potraživanja od kupaca u zemlji za pružene usluge (Ispravka vrijednosti kupaca u zemlji)	23.390	13.610
	-	-
Ukupno	43.951	34.856

Iskazana potraživanja od kupaca odnose se na veći broj kupaca sa manjim iznosom potraživanja.

U skladu sa zakonskom obavezom međusobnog usaglašavanja iskazanih potraživanja i obaveza na dan godišnjeg obračuna, svim kupcima su dostavljene pismene potvrde za iskazana potraživanja na dan 31.12.2022.godine.

Na dan 31.12.2022. godine nije bilo sumljivih i spornih kratkoročnih potraživanja.

5.3. Novac i novčani ekvivalenti

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Transakcijski računi (KM)	298.863	296.334
2 Blagajna	308	8
Ukupno	299.171	296.342

Stanja novca i novčanih ekvivalenti na početku razdoblja i na 31.12.2022.godine:

Novac i novčani ekvivalenti		Br. izvoda	1.1.2022	31.12.2022
Union banka d.d. (KM)	1020290000002288	251	6.994	49.425
UniCredit Bank (KM)	3389002207884134	265	213.341	148.348
Raiffeisen Bank (KM)	1610000063300077	252	76.000	101.090
Glavna blagajna		-	8	308
Ukupno			296.342	299.171

Stvarna stanja gotovine na 31.12.2022.godine su usaglašena sa stanjima u finansijskim izvještajima.

5.4. Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose	31	31
2 Ostala kratkoročna potraživanja	855	-
3 Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez	720	1.442
4 Kratkoročna razgraničenja	2.162	2.286
Ukupno	3.768	3.760

Na poziciji aktivnih vremenskih razgraničenja iskazani su unaprijed plaćeni troškovi poslovanja budućeg razdoblja u iznosu od 2.162 KM:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Unaprijed plaćeni troškovi Web Hosting	94	120
2 Unaprijed plaćeni troškovi - Bonitet.com	652	652
3 Unaprijed plaćeni troškovi-pretplata na inv.portal	300	300
4 Unaprijed plaćeni troškovi - Premije osiguranja	451	442
5 Unaprijed plaćeni troškovi - GRAS	666	772
Ukupno	2.162	2.286

6. Kapital

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Dionički kapital	344.820	344.820
2 Rezerve	1.386	1.386
2 Dobit tekućeg perioda	3.225	78.344
3 Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda	(30.523)	(108.867)
Ukupno	318.908	315.683

Dionički kapital je podijeljen na 4.105 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 84 KM po dionici. Kapital društva na kraju razdoblja iznosi 318.908 KM i povećan je u odnosu na prethodni period za 3.225 KM ili 1%.

Društvo je u 2022.godini na temelju odluke br: 118-S/22 od 30.06.2022.godine na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina djelimično pokrilo akumulirane, nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda u iznosu od 78.344 KM.
 Neto dobit za 2022.godinu iznosi 3.225 KM.

U Prijavi poreza na dobit i u Poreznom bilansu za 2022.godinu, Društvo je iskazalo sljedeće:

R.br.	Utvrđivanje porezne osnovice	Iznos
	Ukupni prihodi	887.499
	Ukupni rashodi	884.274
1	Računovodstvena dobit prije poreza	3.225
	Usklađivanje rashoda (+)	
2	Porezno nepriznati rashodi	2.202
3	Oporeziva dobit prije transfernih cijena (1+2)	5.427
4	Transferne cijene	-
5	Oporeziva dobit poslije transfernih cijena (3+4)	5.427
6	Preneseni neiskorišteni gubici iz prethodnih 5 godina	5.427
7	Porezni poticaji (plaće novih zaposlenika)	95.604
8	Porezni gubitak	95.604
9	Porezna obaveza	-
10	Ostatak poreznih gubitaka za prenos	212.595

Porezni gubitak iz ranijih razdoblja iznosi 122.418 KM i djelimično je iskorišten za pokriće obaveze za porez na dobit za 2022.godinu u visini od 5.427 KM, a uvećan za iskazani porezni gubitak za 2022.godinu u iznosu od 95.604 KM, što čini 212.595 KM ostatka poreznih gubitaka za prenos, a koji će biti iskorišteni u narednim periodima.

7. Kratkoročne obaveze

	31.12.2022	31.12.2021
1	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	18.443
2	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	17.980
	Ukupno	36.423
		39.824

7.1. Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

	31.12.2022	31.12.2021
1	Obaveze prema dobavljačima	5.108
2	Ugovorne obaveze	13.335
	Ukupno	18.443
		21.412

7.1.1. Obaveze prema dobavljačima

	31.12.2022	31.12.2021
1	Dobavljači u zemlji	5.108
	Ukupno	5.108
		11.870

7.1.2. Ugovorne obaveze

	31.12.2022	31.12.2021
1	Primljeni avansi	13.335
	Ukupno	13.335
		9.542

7.2. Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Obaveze za otpremnine	3.400	-
2 Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima	3.600	6.050
3 Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade	388	487
4 Obaveze za doprinose u vezi sa nakn.fizičkim licima	-	448
5 Ostale obaveze	-	68
6 Obaveze za PDV	9.598	10.182
7 Obaveze za ostale doprinose, članarine i sl.	995	1.177
Ukupno	<u>17.980</u>	<u>18.412</u>

Obaveze za otpremnine u visini od 3.400 KM plaćene su januaru 2023.godine, kao i dio obaveza prema fizičkim licima za naknade po ugovorima sa pripadajućim porezima i posebnim dažbine na naknade.

Obaveza za PDV u visini od 9.598 KM je obaveza po PDV prijavi za decembar 2023.godine, a ista je plaćena 06.01.2023.godine.

Obaveze za ostale doprinose, članarine i sl. iskazane na 31.12.2022.godine u visini od 995 KM odnose se na sljedeće:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Obaveze za članarine VTK	803	791
2 Naknada za korišćenje šuma	186	386
3 Obaveze za porez po odbitku	6	-
Ukupno	<u>995</u>	<u>1.177</u>

Obaveze za članarine VTK u visini od 803 KM, te naknada za korišćenje šuma u visini od 186 KM plaćene su 03.03.2023.godine.

8. Vanbilansna evidencija

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Roba primljena u komisijon Jozo Piljić	1.250	810
2 Roba primljena u komisijon FINRAR	440	440
3 Roba primljena u komisijon Almir Alihodžić	650	650
4 Roba primljena u komisijon Igor Živko	51	51
Ukupno	<u>2.391</u>	<u>1.951</u>

9. Prihodi

Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Index</u>
1 Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	222.681	220.661	101
2 Prihodi od pruženih usluga	663.832	647.300	103
Prihodi iz ugovora s kupcima	<u>886.513</u>	<u>867.961</u>	<u>102</u>

Ostali prihodi i dobici

1 Finansijski prihodi	18	25	72
2 Ostali prihodi i dobici	968	22.949	4
Ostali prihodi i dobici	<u>986</u>	<u>22.974</u>	<u>4</u>
Ukupni prihodi	<u>887.499</u>	<u>890.935</u>	<u>100</u>

Društvo je u tekućem periodu iskazao ukupne prihode u iznosu od 887.499 KM (u prethodnom periodu: 890.935 KM).

9.1. Prihodi iz ugovora s kupcima

Prihodi iz ugovora sa kupcima iznose 886.513 KM, što je 99,9 % ukupnih prihoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovi prihodi imaju povećanje za 18.552 KM ili 2,1%.

	2022	2021	Promjena	Index
1 Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	222.681	220.661	2.020	101
2 Prihodi od pruženih usluga	663.832	647.300	16.532	103
Ukupno	886.513	867.961	18.552	102

Iskazani prihodi iz ugovora s kupcima odnose se na prihode ostvarene po osnovu prodaje gotovih proizvoda ili pružanja usluga nepovezanim osobama na domaćem tržištu.

9.2. Ostali prihodi i dobici

	2022	2021	Promjena	Index
1 Finansijski prihodi	18	25	(7)	72
2 Ostali prihodi i dobici	968	22.949	(21.981)	4
Ukupno	986	22.974	(21.988)	4

9.2.1. Finansijski prihodi

	2022	2021	Promjena	Index
1 Prihodi od kamata od nepovezanih lica	18	25	(7)	72
Ukupno	18	25	(7)	72

9.2.2. Ostali prihodi i dobici

	2022	2021	Promjena	Index
1 Naplaćena ranije otpisana potraživanja	75	-	75	-
2 Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	893	22.949	(22.056)	4
Ukupno	968	22.949	(21.981)	4

10. Rashodi

	2022	2021	Index
Poslovni rashodi			
Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)	982	(1.835)	-
1 Troškovi sirovina i materijala	3.306	4.472	74
2 Troškovi energije i goriva	6.077	6.220	98
3 Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	620.269	556.941	111
4 Amortizacija	4.761	5.025	95
5 Troškovi primljenih usluga	206.586	197.534	105
6 Ostali poslovni rashodi i troškovi	42.293	38.780	109
Poslovni rashodi	884.274	807.137	110
Ostali rashodi i gubici			
1 Gubici od finansijske imovine	-	4.320	-
2 Finansijski rashodi	-	34	-
3 Ostali rashodi i gubici	-	1.100	-
Ostali rashodi i gubici	-	5.454	-
Ukupni rashodi	884.274	812.591	109

Društvo je u tekućem periodu iskazao ukupne rashode u iznosu od 884.274 KM (u prethodnom periodu: 812.591 KM) i imaju povećanje za 71.683 KM ili 8,8 %.

10.1. Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku

	2022	2021	Promjena	Index
Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)	982	(1.835)	2.817	-
Ukupno	982	(1.835)	2.817	-

10.2. Troškovi sirovina i materijala

	2022	2021	Promjena	Index
1 Utrošene sirovine i materijal	3.003	3.152	(149)	95
2 Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma	303	1.320	(1.017)	23
Ukupno	3.306	4.472	(1.166)	74

10.3. Troškovi energije i goriva

	2022	2021	Promjena	Index
1 Troškovi energije i goriva	6.077	6.220	(143)	98
Ukupno	6.077	6.220	(143)	98

10.4. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

	2022	2021	Promjena	Index
1 Plaća i naknade plaća	231.167	227.982	3.185	101
2 Porez i doprinosi	170.084	167.310	2.774	102
3 Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	87.021	54.407	32.614	160
4 Troškovi naknada članovima odbora i komisija	42.095	14.460	27.635	291
5 Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	89.902	92.782	(2.880)	97
Ukupno	620.269	556.941	60.249	111

Društvo je u tekućem periodu iskazalo troškove plaća i ostalih ličnih primanja u iznosu od 620.269 (u prethodnom periodu: 556.941KM).
 Prosječan broj zaposlenih u periodu 01.01.2022. do 31.12.2022. godini, na bazi sati rada je 12, a u istom periodu prošle godine bilo je 13 zaposlenih.

Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.

	1.1.-31.12.2022.
Članovi uprave	29.837
Članovi nadzornog odbora	9.569
Članovi odbora za reviziju	2.689
Ukupno	42.095

10.5. Amortizacija

	2022	2021	Promjena	Index
Amortizacija				
1 Nekretnine, postrojenja i oprema	4.761	5.025	(264)	95
Ukupno	4.761	5.025	(264)	95

10.6. Troškovi primljenih usluga

	2022	2021	Promjena	Index
Troškovi usluga izrade i dorade				
1 proizvoda (troškovi štampe)	35.465	34.451	1.014	103
2 Troškovi transportnih usluga	330	308	22	107
3 Troškovi usluga održavanja	23.617	18.214	5.403	130
4 Troškovi najma	40.256	33.629	6.627	120
5 Troškovi reklame i sponzorstva	800	2.755	(1.955)	29
6 Troškovi ostalih usluga	106.118	108.177	(2.059)	98
Ukupno	206.586	197.534	9.052	105

Društvo je u tekućem periodu iskazalo troškove usluga u iznosu od 206.586 KM (u prethodnom periodu: 197.534 KM).

10.7. Ostali poslovni rashodi i troškovi

	2022	2021	Promjena	Index
1 Troškovi reprezentacije	3.146	594	2.552	530
2 Troškovi premija osiguranja	824	1.341	(517)	61
3 Troškovi platnog prometa	3.603	3.525	78	102
4 Troškovi poštanskih i telekom. usluga	23.096	21.989	1.107	105
5 Troškovi poreza, naknada, taksi i dr.	6.047	5.741	306	105
6 Troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	852	791	61	108
7 Ostali nematerijalni troškovi	4.725	4.799	(74)	98
Ukupno	42.293	38.780	3.513	109

11. Rezultat

	2022	2021	Index
Prihodi			
1 Prihodi iz ugovora s kupcima	886.513	867.961	102
2 Ostali prihodi i dobici	986	22.974	4
3 Ukupni prihodi (1+2)	887.499	890.935	100
Rashodi			
4 Poslovni rashodi	884.274	807.137	110
5 Ostali rashodi i gubici	-	5.454	-
6 Ukupni rashodi (4+5)	884.274	812.591	109
7 Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (3-6)	3.225	78.344	4
8 Porez na dobit	-	-	-
9 Dobit (7-8)	3.225	78.344	4

12. Događaji nakon datuma bilansa

U skladu sa navodima Uprave, ne postoje naknadni događaji koji bi mogli značajno uticati na finansijske izvještaje u razdoblju između završetka godine i datuma izdavanja ovog izvještaja.

13. Inspekcijski nadzor

U toku 2022.godine kod Društva nije bilo provođenja inspekcijskih nadzora.

14. Sudski sporovi

Društvo na 31.12.2022.godine nije imalo aktivnih sudskih sporova.

15. Potencijalne i preuzete obaveze

(a) Oporezivanje

Porezni sistem Bosne i Hercegovine je u procesu kontinuitane revizije i izmijenjena. Međutim, još uvijek postoje različita tumačenja poreznih propisa. U različitim okolnostima, porezni organi mogu imati različite pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne porezne obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i penalima. U Federaciji Bosne i Hercegovine porezni period ostaje otvoren tokom 5 godina. Uprava Društva smatra da su porezne obaveze uključene u ove finansijske izvještaje ispravno iskazane.

(b) Transferne cijene

Porezni propisi Bosne i Hercegovine obuhvaćaju propise vezano za cijene između povezanih pravnih lica. Važeći propisi definišu princip jednakih uslova, odnosno da se transakcije sa povezanim licima obavljaju pod istim uslovima kao i sa trećim licima, kao i metode utvrđivanja transfernih cijena. Obavezu izrade studije o transfernim cijenama u slučaju postojanja transakcija sa povezanim licima preuzima Društvo.

(c) Bankarske i druge garancije

Društvo nema finansijske obaveze u vezi sa bankarskim i drugim garancijama koje su nastale u redovnom toku poslovanja. Društvo nije izdavalo bankovne garancije trećim licima.

16. Ukupan iznos svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilansu stanja

Društvo nije imalo finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilansu stanja.

17. Iznosi obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina

Društvo nema obaveza koje dospijevaju nakon duže od pet godina.

18. Ukupna dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja

Društvo nema dugovanja koja su pokrivena instrumentima osiguranja.

19. Avansi i odobreni krediti članovima uprave i nadzornih tijela

Društvo nema potraživanja po osnovi odobrenih avansa i kredita članovima uprave i nadzornih tijela.

20. Informacija o evidenciji dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima

Društvo nema evidentirane dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima.

21. Informacije o otkupu vlastitih dionica

Kod Društva u 2022.godini nije bilo otkupa vlastitih dionica.

22. Razlozi za odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja

Prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja za 2022.godinu, kod Društva nije bilo odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja.

23. Pregled važnijih finansijskih pokazatelja

	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. predhodne godine
Dugoročna imovina	6.674	9.505
Zalihe	1.767	11.044
Potraživanja od kupaca	43.951	34.856
Novac	299.171	296.342
Ostala imovina i potraživanja	3.768	3.760
Kratkoročna imovina	348.657	346.002
UKUPNO IMOVINA	355.331	355.507
VANBILANSNA EVIDENCIJA	2.391	1.951
UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA	357.722	357.458
UKUPNO KAPITAL	318.908	315.683
Dugoročne obaveze	-	-
Kratkoročne obaveze	36.423	39.824
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE	355.331	355.507
VANBILANSNA EVIDENCIJA	2.391	1.951
UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA	357.722	357.458

Koeficijent tekuće likvidnosti = $\frac{\text{Kratkoročna imovina}}{\text{Kratkoročne obaveze}}$

$$31.12.2022 = \frac{348.657}{36.423} = 9,57$$

$$31.12.2021 = \frac{346.002}{39.824} = 8,69$$

Na osnovu bankarskog pravila finansiranja 2:1 preporučljivo je da je visina ovog koeficijenta minimalno 2, odnosno da je omjer obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza 2:1, a kao minimalni prihvatljivi odnos 1:1. Koeficijent je na 31.12.2022.godine povećan u odnosu na isti datum predhodnog obračunskog razdoblja.

Koeficijent ubrzane likvidnosti = $\frac{\text{Kratkoročna imovina - zalihe}}{\text{Ukupne kratkoročne obaveze}}$

$$31.12.2022 = \frac{346.890}{36.423} = 9,52$$

$$31.12.2021 = \frac{334.958}{39.824} = 8,41$$

Koeficijent ubrzane likvidnosti, za razliku koeficijenta trenutne likvidnosti, uključuje i manje likvidnu kratkotrajnu imovinu, tj. potraživanja. Ovaj pokazatelj trebao bi biti jednak ili veći od 1. Koeficijent je na 31.12.2022.godine povećan u odnosu na isti datum predhodnog obračunskog razdoblja.

FEB d.d. Sarajevo
Bilješke uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2022.godine

Koeficijent zaduženosti	=	$\frac{\text{Ukupne obaveze}}{\text{Ukupna imovina}}$	
31.12.2022	=	$\frac{36.423}{355.331}$	= 0,10
31.12.2021	=	$\frac{39.824}{355.507}$	= 0,11

Što je veći stepen zaduženosti, manja je sposobnost preduzeća da pokrije svoje obaveze, samim tim je finansijski rizik investiranja veći. Ovaj koeficijent ne bi trebao biti veći od 50%. Pokazatelj je bolji ako je stopa manja i ima tendenciju smanjenja. Koeficijent je na 31.12.2022.godine smanjen u odnosu na isti datum predhodnog obračunskog razdoblja.

Odnos duga i glavnice	=	$\frac{\text{Ukupne obaveze}}{\text{Kapital}}$	
31.12.2022	=	$\frac{36.423}{318.908}$	= 0,11
31.12.2021	=	$\frac{39.824}{315.683}$	= 0,13

Visoka vrijednost ovog pokazatelja ukazuje na moguće poteškoće pri vraćanju posuđenih sredstava (gornja granica je 2:1). Koeficijent je na 31.12.2022.godine smanjen u odnosu na isti datum predhodnog obračunskog razdoblja.

24. Odobranje finansijskih izvještaja

Uprava je potpisala finansijske izvještaje i odobrila njihovo izdavanje 28.02.2023.godine.

UPRAVA DRUŠTVA „FEB“ d.d. Sarajevo
DIREKTOR



Peštović Elma

FEB d.d. Sarajevo
Mula Mustafe Bašeskije br.11
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
24. maj 2023. godine

